

Di Boloke Mme o Ithute ka Tsone

Segolola, o bo o mena bontlhannngwe jwa yone mme o bo o e boloka



TIMOTHEO

KARATA YA
BAEBELE

16



DIPOTSO

- A.** Tlatsa diphatlha tsona. Mmaagwe Timotheo e bong _____ le mmaagwemogolo e bong _____ ba ne ba mo ruta “mekwalo e e boitshepo” go tswa _____.
- B.** Timotheo yo moshale o ne a amogela taletso efe e e kgethegileng?
- C.** Paulo o ne a bolela jaana ka Timotheo: “Jaaka ngwana le rraagwe . . .”

1.C.E. 98.C.E.

O ne a tshela mo lekgolong la nthala la dingwaga C.E.

Adame o a bopjwa

Go kwatlwa ga buka ya bofelo ya Baebele



O ne a nna kwa Lisetera mme gape o ne a bolelwa molemo ke bakaulengwe ba kwa Ikonio

TIMOTHEO

DINTLHA KA GA GAGWE Le fa rraagwe e ne e se modumedi, o ne a nna “sekao sa ba ba ikanyegang, mo go bueng, mo boitswarong, mo loratong, mo tumelong, mo boitshekong.” (1 Timotheo 4:12) O ne a dirisa kgakololo eno ya Baebele: “Ithapise, mokgele wa gago e le boineelo jwa bomodimo.” (1 Timotheo 4:7) Timotheo o ne a thusa moaposetoloi Paulo ka dingwaga di ka nna 15.

DIKARABO

- A.** Yunise, Loise, boseeng.
—2 Timotheo 1:5; 3:14, 15.
- B.** Ya go tsamaya le moaposetoloi Paulo le go direla le ene.—Ditiro 16:1-5.
- C.** “. . . o ne a nna motlhanka le nna mo go tsweledisetseng pele dikgang tse di molemo.”
—Bafilipi 2:22.

4026 B.C.E.